

Eve

AMEGBETO
FE ABLORDEVINYENYE
NU KPEDODZINYA

Universal Declaration of
Human Rights



Sponsored by
The National Association of
Negro Business and Professional
Women's Clubs, INC.



(U S A)

AMEGBETO FE ABLÖDEVINYENYE IJU KPEĐODZINYA



Published by
United Nations Department
of Public Information

**ESIAWOE NYE AMEGBETO FE
ABLØDEVINYENYE NJU KPEDODZINYA
NA GHANA DUKØ LA ABE ALESI
XEXEME DUKØ FOFUAWO DOE HEDA
ASI DE EDZIE LA ENE**

Le fexleti, Dzome fe njekke 10-lia dzi le fe 1948 me la, Xexeme Dukø Fofuawo fe Takpekpegā la da asi de Amegbetø fe Ablødevinyenye nju Kpedodzinya siwo woñlo de agbalëvi sia me la dzi. Le afødède tøxø si zu dofe mañlo be ade le Xexeme Dukøwo fe xotutu me la, Takpekpegā la doe Dukø siwo katā le Habøbo vevi sia me la dzi be woato mɔ sia mɔ nu akaka Kpedodzinya la de wofe dukømetøwo dome. Woañlo Kpedodzinya la, akla de tefe siwo dze la be dukømeviwo nate nju akpo wo axlē. Woata Kpedodzinya la de agbalëwo me le gbegbøgblø vovovowo me be amewo naxlē. Woaxlē eye woade nyawo gøme fitsofitso be amesiame nase wo gøme nyuie. Wodoe be woafia nu tso Kpedodzinya la njuti le sukuwo me kple hehexøfe desiadø, demee adeke manømee eye womade dukø alo xødeasi nyigba adeke le Kpedodzinya sia njudøwøwø mε, le dukø la fe dukplødødøwo alo sewo nju kuxi adeke ta o.

javier perez de cuellar
(Habøbøkplølagā)

Wodzi amegbeto desiađe abe ablōđevi ene eye
mɔnukpɔkpo na gomekpɔkpo su wo katā si sɔsɔe.

Xexeme Dukɔ Fofuawo fe Habɔbɔ doe edokui
dzi be yeakpɔ gbɔ be amegbeto desiađe si dzɔ de xexe
sia me la nɔ agbe abe ablōđevi ene le Kpedodzinya
la nu eye yeado Kpedodzinya la dɛ ŋgo ahauli eta.
Dodeasi vevi sia tso Xexeme Dukɔ Fofuawo fe dodo
siwo dzi woda asi do hedo kpe edzi be amegbeto fomea
katā anɔ agbe le ablōđe me eye woanye agbenɔnɔ si
fomevi dze na bubu la, me.

Le Amegbeto fe Ablōđevinyenye ɲu Kpedodzinya
me la, Xexeme Dukɔ Fofuawo tɔ asi gomekpɔkpo si
le amesiame si sɔsɔe la dzi eye wode eme woko hā
nyuie.

Gomekpɔkpo sia nye tɔwò.

Tɔwòde wònye.

Dze agbagba nàsrɔ Kpedodzinya la nyuie be
nàse egɔme hā. Kpɔ gome le Kpedodzinya la taviuli
kple edodo dɛ ŋgo me, dɛ wò ɲutɔ kple amegbeto fome
la katā ta.

AMEGBETO FE ABLODEVINYENYE IJu KPEDODZINYA KPOKPLOYIDEME

Esi wode dzesi kɔtɛe be, amegbetɔwo katā fe gomekpɔkpo ssɔce, anye gɔmedokpe na amegbetɔfomea fe ablɔdemenɔnɔ, nutefewɔwɔ kple ŋutifafa le xexeame ta la.

Esi eme va kɔ faa be, ablɔdevinyenye si nye amegbetɔ desiaide tɔ la ɲu mabumabu akpɔ gbɔe wòtso be hlɔnuwɔwɔ de amegbetɔfomea ɲu va bɔ ta la, amewo fe dzitsinya va tsi tre de nuwɔna vloe sia ɲuti ale wode adzɔgbe hedoe kplikpaa be, le egbe xexe sia me la, ele be amegbetɔ nano agbe le ablɔde me, ade efe didi agblɔ faa vɔvɔ manɔmee, asubɔ nusi dzi wòxɔ se, avo tso ɲɔdzidodoname si me eye hiakame maganye agbenɔnɔ fe afɔklinu na ame hahoawo o ɲuti la,

Esi wodo kpe edzi be, ehiā be se nadzo Amegbetɔ fe Ablɔdevinyenye ɲu Kpedodzinya la ɲu, be ametetedeto kple funyafunyawɔwɔ ame magawɔe be ame adeke nayi edokui ta uli ge to aglädzedze me o ɲuti la.

Esi whoiā vevie be woado dukɔ kple dukɔwo dome kadodo de ŋgo le xexemedukɔwo kata dome ta la.

Esi Xexeme Dukɔ Fofuawo de adzɔgbe le wofe Dodo si te wode asie la me be, to Amegbetɔ fe

ablodevinyenye ɲu Kpedodzinya me la, amegbeto desiade, edanye nyɔnu alo ɲutsu o, fe gomekpɔkpo so eye wokpɔ mo be to esia me la, hadomegbenɔnɔ azɔ de ɲgo, ablode asu amesiame si wu tsã eye agbenɔnɔ nadze edzi nyuie na amesiame wu tsã ta la.

Esi duko siwo katã da asi d e Kpedodzinya dzi la de adzɔgbe be yewoakpɔ egbo be amesiame de bubu Kpedodzinya la kple amewo fe ablodememɔnɔ bliboe ɲu kpakple ɲkuléle de dodo la ɲuti to dekawɔwɔ me kple Xexeme Dukɔ Fofuawo la.

Esi eme kɔ fää be gomekpɔkpo kple Ablodememɔnɔ gɔmesese tsitotsito nye nu vevitɔ wu, hena takpɔkpo na adzɔgbedede sia bliboe ta la.

XEXEME DUKɔ FOFUAWO FE TAKPEKPEGĀ LE GBEFĀ DEM:

Amegbetɔwo fe Ablɔdevinyenye ḷu Kpedodzinya sia be, enye dodo si dzi mieda asi do na amewo katā le xexeame godoo. Miele mɔkpɔkpɔ me be amesiame kple xexeame habɔbɔ desiađe le afisiafi azɔ de Kpedodzinya sia nu. Woakakae de xexeame katā to efiafia kple emedede na amewo me. Esia awɔe be amewo nase Kpedodzinya la gɔme eye woaxɔe, awɔ de edzi be, agbenɔnɔ natso afɔ nyuie le Dukɔ siwo le Xexeme Dukɔ Fofuawo fe Habɔbɔ me la me. Wokpɔ mɔ be woakaka Kpedodzinya la de Xɔdeasinyigba siwo dzi dum dukɔ adewo le la hā me henadzidzedzekpɔkpɔ.

KPEDODZINYA ĐODO 1

Wodzi amegbetɔwo kata ablɔdeviwoe eye wodzena bubu kple gomekpɔkpɔ ssɔe. Susu kple dzitsinya le wo dometɔ desiađe si eyata wodze be woanɔ ányi le dekawɔwɔ blibo me.

KPEDODZINYA ĐODO 2-LIA

(1) Ele be amesiame nakpɔ gome le ablɔdeviyenye fe dodo siwo kata le Kpedodzinya la me me. Woawɔ dodo siawo dzi vovototodeameme manɔmetɔe de efe dzɔtsofe, ɳutigbalɛ fe amadede, ɳutsu alo nyɔnuyenye, gbegbɔgblo, xɔsehamenɔnɔ, dunyahehamenɔnɔ, ame fe susu fe vovototo,

devinyenye alo dofe toxé adeke ta o.

(2) Gawu la, vovototodeameme madze le ame adeke fe dunyahenyawo alo efe dukɔa fe kadodo kple dukɔ bubuwo me o. Nenema ke ame la fe dukɔ si me wòtso la danye dukɔ nɔ-edokui si o, edanye xɔdeasi dukɔ alo dukɔ manɔdokuisi o, vovototodeameme nuwɔna adeke mayi edzi ku de eju o.

KPEDODZINYA DODO 3-LIA

Ele be amesiame nanɔ agbe le ablɔde kple dedienɔnɔ me.

KPEDODZINYA DODO 4-LIA

Womatsɔ ame adeke awɔ kluvie alo adoe awɔbae o, woatsi kluvinyenye kple kluvisitsatsa nu gbidii le mo vovovoawo nu.

KPEDODZINYA DODO 5-LIA

Womawɔ funyafunya ame, asẽ tame le eju, awɔ hlɔnu adeke de eju, ahe to ne ahadi gbɔe o.

KPEDODZINYA DODO 6-LIA

Woade bubu amesiame ɲu le ɛfisiafi abe

amegbeto ene le se la nu.

KPEDODZINYA DODO 7-LIA

Amewo katā so le se la dziwɔwɔ me eye wo katā akpɔ gome le se la fe wo tauiuli me vovototomanɔmee.

KPEDODZINYA DODO 8-LIA

Gomekpɔkpo le amesiame si le dukɔa fe uɔnudrɔfewo hena dɔdɔpɔwɔwɔ siwo ku de efe ablɔdevinyenye fe kuxiwo ɲu abe alesi wole dukplɔse la me ene.

KPEDODZINYA DODO 9-LIA

Womalé ame adeke akpasesetɔe, azi edzi de gaxɔme, alo anyae le dukɔa me de madzemadze dzi o.

KPEDODZINYA DODO 10-LIA

Gomekpɔkpo ssɔɔe le amesiame si ɲu wotsɔ nya do hekplɔe yi dukɔa fe uɔnudrɔfe, afisi uɔnudrɔla adodoe siwo matso afia ɲkunɔ o la, nade to efe nyawo me ku de efe gomekpɔkpo, efe dɔdeasiwo kple hlɔnya desiaide fomevi si woatsɔ de eju la me ne.

KPEDODZINYA DODO 11-LIA

(1) Womabu ame adeke agodzelae le wɔna ade si to nudedi me ne la ta le efe dukɔ me alo dukɔ bubuwo fe se nu nenyé be se ma meno anyi le amea fe vodadawɔxi o.

(2) Womabu ame adeke agodzelae de nuwɔna ade si mele dukɔa alo gbetadukɔ adeke fe seawo me le xeyixi si me nya la dzo o. Nenema ke womana tohehe adeke si kɔ wu esi sɔ kple amea fe vodada le xemazi me o.

KPEDODZINYA DODO 12-LIA

Ame adekemekpɔ mɔ atso sesɛ ade nu ame bubu fe adzamegbenɔnya, efe fomenya, alo afemegbenɔnya me o. Ame adekemekpɔ mɔ ato mɔ adeke dzi anya nu tso ame ade kple ame bubuwo dome kadodonyawo yuti o. Nenema ke ame adekemekpɔ mɔ afo di ame bubu yɔkɔ alo agblɛ eju o. Se la de mɔ be ame ade si yu woade afo sia fomevi do la, nauli edokui ta faa to se la yudɔwɔwɔ me.

KPEDODZINYA DODO 13-LIA

(1) Amesiame kpɔ mɔ adj tsa ayi dukɔ desiaide

me, anɔ afisiafi si dzroe la, gake amea nakpɔ gbo be yemetso dukɔ si me yele la fe lifowo o.

(2) Mɔnukpɔkpo le amesiame si be woadzo le efe dukɔ alo dukɔ bubu me eye woate ɲu atrɔ gbo va efe dukɔ me.

KPEDODZINYA DODO 14-LIA

(1) Mɔnukpɔkpo le amesiame si, si ava yi dukɔ bubu me la si be woakpɔ sitsofe.

(2) Womagbe sitsofemɔnu kɔkpo sia nana ame ne eva eme be wole eyome tim de vodada siwo meku de dunyahenyawo ɲu alo esiwo tsi tre de Xexeme Dukɔfofuawo fe dɔdɔwo ɲu o.

KPEDODZINYA DODO 15-LIA

(1) Dumevinyenye fe gomekpɔkpo le amesiame si.

(2) Womatsɔ akpasesɛ axɔ dukɔmevinyenye le ame adeke si o, eye womaxe mo na ame adeke si di be yeatrɔ azu dukɔ bubu me tɔ la o.

KPEDODZINYA DODO 16-LIA

(1) Mɔnukpɔkpo li na ɲutsu kple nyɔnu siwo

tsi nyuie ate ju ade srɔ̄ la si be woade amesi nyo na wo la, ado fome. Dzɔ̄tsofe, dzrovinyenye alo subɔ̄subɔ̄ manye mɔ̄xenu o. Mɔ̄nukpɔ̄kpo sɔ̄sɔ̄e li na wo be woade wo nɔ̄ewo. Nenema ke woagate ju agbe wo nɔ̄ewo hā faa.

(2) Womazi srɔ̄dède de ame adeke dzi o. Ele be srɔ̄dède la nanye srɔ̄dela eveawo fe didi.

(3) Le dzɔ̄dzɔ̄me nu la, fomee nye gɔ̄medokpe na amegbetɔ̄fomea, eyata enye dukɔ̄ desiade fe dɔ̄deasi be woakpo fome desiade fe dedienɔ̄nɔ̄ fe nyawo gbo.

KPEDODZINYA ĐODO 17-LIA

(1) Mɔ̄nukpɔ̄kpo li be nunɔ̄amesi ate ju anɔ̄ ame deka si eye woagate ju anɔ̄ ame ma kple ame bubuwo si de du.

(2) Womatsɔ̄ akpasesē axɔ̄ ame adeke fe nunɔ̄amesi si le esi la o.

KPEDODZINYA ĐODO 18-LIA

Amesiame kpo mɔ̄ abu tame le edokui si le ablɔ̄de me, awɔ̄ efe dzitsinya ɲudɔ̄ abe alesi wòlɔ̄ ene eye wòasubɔ̄ le mɔ̄ si dze eju la nu. Ablɔ̄demɔ̄nu sia gɔ̄mee nye be ame ade ate ju agbe nu da tso efe xɔ̄se

gbo eye wòagasubo nu bubu si wòlɔ faa. Nenema ke wòkpo mo aŋo edokui si ko alo abo ha kple ame bubuwo le subɔsubɔhawo me. Afia nu tso nusi wòsubɔna la ŋuti le adzame alo gaglāgbe to mo desiađe nu moxexe manɔmee.

KPEDODZINYIA DODO 19-LIA

Amesiame kpo mo abu tame le edokui si eye wòade efe susu agblɔ faa moxexe manɔmee. Mɔnukpɔkpo sia lɔ susuwɔwɔ le ame dokuisi le ablɔđe me de eme. Esia gɔmee nye be ame adeke mekpo mo ado akplamatsee le wɔna sia me o. Egalɔ mɔnu si wòato ase nya tso ame bubuwo gbo kple alesi wòana nyanya ame bubuwo hekpe de susu siwo do go tso nyagbejáđede desiađe fomevi me kaka me. Le wɔna siawo me la, lifowo kura gɔ hǎ manye moxenu o.

KPEDODZINYA DODO 20-LIA

- (1) Takpekpe kple hadede le ŋutifafa me fe ablɔđe mɔnukpɔkpo, li na amesiame.
- (2) Womazi ame adeke dzi be woano habɔbɔ ade me o.

KPEDODZINYA DODO 21-LIA

(1) Gomekpokpo le dukomevi desiade si le efe dukɔ fe dzidudunyawo me. Ate ŋu anye eya ŋuto alo ametiatia ado wo tese le akɔdada me.

(2) Mɔnukpokpo li na dukomevi desiade ssɔe be woakpo gome le kpekpedeju siwo keŋ dzidudu nana dukomeviwo katā la xɔxɔ me.

(3) Dzidudu desiade fe ŋusē fe soti le efe dukomeviwo sime. Woade ŋusē sia afia le xeyixi toxewo dzi to ametiakɔdada siwo wowɔna le dodo nyui me. Le akɔdada siawo me la, dukomevi siwo katā dze ada aks la, ade nu adaka me le adzame alo to akɔdada mɔnu bubu ade si dzi woda asi do ŋudɔwɔwɔ me.

KPEDODZINYA DODO 22-LIA

Hadomegbenɔnɔ kple dedienɔnɔ fe gomekpokpo li na dukomevi desiade. Ehiā be dukomevi desiade nakpɔ esia ade dzesii kɔtse to nunyanya tso efe dukɔ la fe dekawɔwɔ kadodo kple gbetadukɔwo ŋuti. Nenema ke wogahiæ hā be wɔanya nu tso kpekpedeju siwo efe dukɔ la xɔna tso dukɔ bubuwo gbo le ga, hadomegbenɔnya kple dekonunyawo gome

hena eya abe dumevi ene kple ehati bubuawo fe
bubu kple tutudo si le vevie յuto la յuti.

KPEDODZINYA ĐODO 23-LIA

(1) Dəwəwə fe mənukpəkpə li na amesiame faa.
Amesiame atia dəwəna si nyo ne la. Ati efe dəwəwə
fe dzidzemekpəkpə yome eye wəauli amemaxəmaxə
de do me ta vevie.

(2) Fetu deka fomeviwo xoxə de dəwəna deka
fomevi ta le afisiafi, fe mənukpəkpə li na amesiame,
vovototomanɔmee.

(3) Fetu nyui xoxə fe mənukpəkpə li na
amesiame. Esia awəe be dəwəla la nate յu akpə eya
յuto, srɔa kple viawo dzi dzidzemetəe abe alesi
wodze amegbeto be wəanə agbe յudzedzekpotəe la
ene. Eye ne ehiā kura hā la woado aləe abe
hadomegbenənə fe vide ene.

(4) Amesiame kpo mə ado dəwəlawo fe habəbə
anyi alo age de desiade si wodo anyi xoxo la me de
efe dzidzemekpəkpə mənuwo tauiuli ta.

KPEDODZINYA ĐODO 24-LIA

Mənukpəkpə li na amesiame si nye

dziqdudowola be woana gbojemee to mukeke nanae
me le xeyixi toxse adewo dzi gake woaxe fetu dedi ne.
Womade ga adeke le efe fetu la me de xeyixi siwo
me menɔ dɔ me la ta o.

KPEDODZINYA DODO 25-LIA

(1) Agbenɔnɔ dzidzemetɔ fe mɔnukpɔkpɔ li na
amesiame bena efe läme nanɔ sesie, eya ŋuto, srɔa
kple viawo nanɔ dedie to nududu, nutata, xɔtutu,
atikenya, kple kpekpedeŋunana bubu fomevi siwo
hiā le hadomegbenɔnɔ me la xɔxɔ me. Ne dɔwɔna
mele ame ade si o la, mɔnupɔkpɔ li ne be ne edze dɔ
alo zu wɔametɔ, srɔa ku alo wotsi heku amegā alo
nyagā loo alo afɔku ade dzɔ de edzi si awɔe be magate
ŋu awɔ naneke le edokui si o hā la, woakpɔ
kpekpedeŋu.

(2) Ele be woatsɔ beléle toxse na vinɔwo kple
deviwo eye woana kpekpedeŋu wo.

(3) Ele be woakpɔ devi siwo dzilawo de wo
nɔewo de dodonu hafi dzi wo kple esiwo dzilawo
mede wo nɔewo de dodo nyuitɔ nu hafi dzi wo o la
dzi vovototomanɔmee.

KPEĐODZINYA ĐODO 26-LIA

(1) Mɔnukpɔkpɔ li na amesiame be wòaxɔ hehe. Woaxɔ hehe siawo femaxee le gɔmedzesukuwo me. Ele be woazi amewo dzi be woaxɔ gɔmedzesuku fe hehe. Ele be mɔnukpɔkpɔ nanci anyi na hehexɔxɔ le adajudɔwo kple dɔwɔna tɔxewo me. Le sukukɔkɔwo dede gome la, woade mɔ na amesiwo yu yutete le la be woage de hehexɔfe siawo.

(2) Ele be hehenana amewo fe tadodzinu nanye be woatu amegbetɔ desiaide do hena efe amezuzu blibo. Ele hä be amegbetɔfomea, fe dzidzemekpɔkpɔ kple efe ablɔdemenɔnɔ fe gɔmedokpe nakpɔ yɔgɔyiyi to bubudede gɔmedokpe sia yu me. Esia ahe nugomesese, dzidodo kple xɔlɔwɔwɔ ade dukɔwo, gbegbɔgbɔlɔwo kple xɔseha vovovoawo kata dome. Esia ana be Xexeme Dukɔ Fofuawo fe Habɔbɔ fe nuwɔnawo nahe yutifafa va xexeame godoo.

(3) Dzilawo kpɔ mɔ atia hehe si fomevi wodi be wo viwo naxɔ la faa.

KPEĐODZINYA ĐODO 27-LIA

(1) Gbesiagbegbenɔnɔ fe gomekpɔkpɔ li na amesiame. Esia gɔmee nye bena, mɔnukpɔkpɔ li na amesiame be woakpɔ gome le vide siwo hä dona tso

dzədzəmenuwo ɿuti nunya kple adanudəwənawo me.

(2) Mənukpəkpo li be woauli ame ade fe nutove ta to se ɿudəwəwə me. Nutove sia ate ɿu anye agbalēŋŋo, hakpakpa alo adaju nu bubu desiade fomevi si nye ame la fe asinudəwəwə si ɿuti tonyenyé le ns.

KPEDODZINYA DODO 28-LIA

Gomekpəkpo li na amesiame be wðano efe dukɔ me habəbəwo alo dutahabəbə siwo me amewo fe mənukpəkpo kple ablədevinyenye fe nyati siwo dzi mietɔ asii le Kpedodzinya sia me la xɔ anyinɔ do blibo.

KPEDODZINYA DODO 29-LIA

(1) Gomekpəkpo le dukɔ me ɿgoyidəwo wəwo me. kpo dukɔmevi desiade fe ɿkume le afisi efe ablədevinyenye kple amegbetonyenye blibo le bəbə le.

(2) Ele na amesiame be le efe mənukpəkpo kple ablədevinyenye ɿuti dəwəwəwo me la, wðanye amesi awɔ de dodo siwo dzaa dzi sea da asi do la dzi hena sidzedze kple bubudede ame bubuwofe gomekpəkpo kple ablədemenɔnɔ si hea agbe nyui nɔnɔ, tomeafafa

kple dzidzeme so gbo fuu ve, le ameha siwo dome ssosominasoe fe wɔnawo fo ke de to nyuie le.

(3) Mele be woawo mɔnukpɔkpo kple ablɔdevinyenye ɔnuti do le monu siwo to vovo tso Xexeme Dukɔ Fofuawo fe taqodzinuwo kple didiwo gbo o.

KPEDODZINYA ĐODO 30-LIA

Mele be ame adeke nađe naneke si le Kpedodzinya sia me la gome abe dukɔ deka ade koŋ to wɔnye ene o. Medze be ameha alo ame deka adeke natsoe abe mɔnukpɔkpo ene awɔ wɔna ade alo ade afɔ ade si agblɛ nu le gomekpo kple ablɔdemɔnu siwo woxlɛ fia le Kpedodzinya sia me la ɔnuti o.